

Open Banking

Relatório de Acompanhamento

Interface Dedicada (Open Banking API)					
	Disponibilidade	Performance para PISP (milissegundos)	Performance para AISP (milissegundos)	Performance para CBPII (milissegundos)	Taxa de Erros nas respostas aos TPPs
SLA	99%	5.000	7.000	5.000	10%
Verificado no Período	100%	323	510	0	1,04%
01-jan-26	100%	502	940	0	0,12%
02-jan-26	100%	671	1.173	0	0,39%
03-jan-26	100%	658	1.086	0	0,51%
04-jan-26	100%	691	980	0	0,34%
05-jan-26	100%	414	1.012	0	2,30%
06-jan-26	100%	252	389	0	0,07%
07-jan-26	100%	248	391	0	0,62%
08-jan-26	100%	251	391	0	0,85%
09-jan-26	100%	263	407	0	0,10%
10-jan-26	100%	264	399	0	0,11%
11-jan-26	100%	276	398	0	0,35%
12-jan-26	100%	271	427	0	0,10%
13-jan-26	100%	262	436	0	0,13%
14-jan-26	100%	279	440	0	0,12%
15-jan-26	100%	274	438	0	0,13%
16-jan-26	100%	282	452	0	0,12%
17-jan-26	100%	290	453	0	0,15%
18-jan-26	100%	290	440	0	6,27%
19-jan-26	100%	272	391	0	1,45%
20-jan-26	100%	254	356	0	0,19%
21-jan-26	100%	264	365	0	0,14%
22-jan-26	100%	263	387	0	0,63%
23-jan-26	100%	266	410	0	0,11%
24-jan-26	100%	277	419	0	0,38%
25-jan-26	100%	290	420	0	1,69%
26-jan-26	100%	292	422	0	13,95%
27-jan-26	100%	269	379	0	0,11%
28-jan-26	100%	269	386	0	0,11%
29-jan-26	100%	286	400	0	0,13%
30-jan-26	100%	296	419	0	0,11%
31-jan-26	100%	301	426	0	0,12%
01-fev-26	100%	309	440	0	0,12%
02-fev-26	100%	314	468	0	6,54%
03-fev-26	100%	320	477	0	0,59%
04-fev-26	100%	320	498	0	0,19%
05-fev-26	100%	314	515	0	0,13%
06-fev-26	100%	326	533	0	0,10%
07-fev-26	100%	336	546	0	0,54%
08-fev-26	100%	337	552	0	0,12%
09-fev-26	100%	352	568	0	1,99%
10-fev-26	100%	324	536	0	0,12%
11-fev-26	100%	320	508	0	0,15%
12-fev-26	100%	327	521	0	0,12%
13-fev-26	100%	342	564	0	0,14%
14-fev-26	100%	342	563	0	0,13%
15-fev-26	100%	354	563	0	0,13%

Open Banking

Relatório de Acompanhamento

Interface Dedicada (Open Banking API)

	Disponibilidade	Performance para PISP (milissegundos)	Performance para AISP (milissegundos)	Performance para CBPII (milissegundos)	Taxa de Erros nas respostas aos TPPs
16-fev-26	100%	356	608	0	6,73%
17-fev-26	100%	359	614	0	0,13%
18-fev-26	100%	372	658	0	0,12%
19-fev-26	100%	367	673	0	0,12%
20-fev-26	100%	295	496	0	0,14%
21-fev-26	100%	281	403	0	0,13%
22-fev-26	100%	288	388	0	0,33%
23-fev-26	100%	302	407	0	1,33%
24-fev-26	100%	302	432	0	0,13%
25-fev-26	100%	308	446	0	0,14%
26-fev-26	100%	319	476	0	0,44%
27-fev-26	100%	293	442	0	0,13%
28-fev-26	100%	284	404	0	0,13%
01-mar-26	100%	296	408	0	0,14%
02-mar-26	100%	310	460	0	7,81%
03-mar-26	100%	324	504	0	0,17%
04-mar-26	100%	321	504	0	1,31%
05-mar-26	100%	318	481	0	0,16%
06-mar-26	100%	326	500	0	0,17%
07-mar-26	100%	331	550	0	0,22%
08-mar-26	100%	325	501	0	0,52%
09-mar-26	100%	313	482	0	1,59%
10-mar-26	100%	291	484	0	0,20%
11-mar-26	100%	305	443	0	0,16%
12-mar-26	100%	324	486	0	0,20%
13-mar-26	100%	316	472	0	0,18%
14-mar-26	100%	315	498	0	0,19%
15-mar-26	100%	321	466	0	5,81%
16-mar-26	100%	335	489	0	0,54%
17-mar-26	100%	317	515	0	0,24%
18-mar-26	100%	295	436	0	0,20%
19-mar-26	100%	298	450	0	0,19%
20-mar-26	100%	313	478	0	0,18%
21-mar-26	100%	329	485	0	0,19%
22-mar-26	100%	329	467	0	0,19%
23-mar-26	100%	345	510	0	1,23%
24-mar-26	100%	313	546	0	0,23%
25-mar-26	100%	301	564	0	1,19%
26-mar-26	100%	300	567	0	0,21%
27-mar-26	100%	316	597	0	0,22%
28-mar-26	100%	324	642	0	0,20%
29-mar-26	100%	325	620	0	0,63%
30-mar-26	100%	349	672	0	13,17%
31-mar-26	100%	367	728	0	0,18%

Open Banking

Relatório de Acompanhamento

Interfaces Acesso Direto (Homebanking)				
	Disponibilidade	Performance para PISP (milissegundos)	Performance para AISP (milissegundos)	Performance para CBPII (milissegundos)
SLA	99%	5.000	7.000	5.000
Verificado no Período	99%	28.742	1.303	1.321
01-jan-26	99%		1.279	1.315
02-jan-26	99%	43.133	1.642	1.754
03-jan-26	99%	10.580	1.303	1.344
04-jan-26	100%	31.673	1.294	1.318
05-jan-26	100%	32.314	1.960	2.022
06-jan-26	100%	25.686	1.413	1.525
07-jan-26	100%		1.601	1.758
08-jan-26	100%	23.538	1.412	1.539
09-jan-26	100%	15.854	1.398	1.481
10-jan-26	100%	24.900	1.274	1.386
11-jan-26	100%	18.976	1.266	1.290
12-jan-26	100%	55.589	1.407	1.527
13-jan-26	100%	55.767	1.383	1.501
14-jan-26	98%	54.410	1.372	1.500
15-jan-26	100%	17.973	1.361	1.477
16-jan-26	100%			1.365
17-jan-26	100%	18.497	1.330	1.370
18-jan-26	100%	14.914	1.408	1.329
19-jan-26	100%	24.695	1.374	1.426
20-jan-26	99%	56.892	1.313	1.439
21-jan-26	100%	28.340	1.313	1.355
22-jan-26	100%	22.701	1.427	1.432
23-jan-26	100%		1.294	1.133
24-jan-26	100%		1.227	927
25-jan-26	100%	29.090	1.244	968
26-jan-26	100%	75.017	1.312	1.024
27-jan-26	100%	16.292	1.287	975
28-jan-26	100%		1.285	1.109
29-jan-26	99%		1.319	1.075
30-jan-26	100%	40.577	1.382	1.217
31-jan-26	100%		1.240	925
01-fev-26	100%		1.229	930
02-fev-26	100%	16.643	1.377	1.187
03-fev-26	100%	24.551	1.434	1.120
04-fev-26	100%		1.298	1.360
05-fev-26	90%	44.056	884	1.089
06-fev-26	99%	21.285	946	1.016
07-fev-26	100%	25.853	1.226	926
08-fev-26	100%	25.579	1.237	990
09-fev-26	100%	23.982	1.315	992
10-fev-26	100%	23.065	1.288	1.007
11-fev-26	99%		1.312	1.281
12-fev-26	99%	13.459	1.305	1.042
13-fev-26	100%	23.113	1.269	1.027
14-fev-26	100%	13.192	1.223	981
15-fev-26	99%		1.205	990

Open Banking

Relatório de Acompanhamento

Interfaces Acesso Direto (Homebanking)

	Disponibilidade	Performance para PISP (milissegundos)	Performance para AISP (milissegundos)	Performance para CBPII (milissegundos)
16-fev-26	99%	19.302	1.301	1.036
17-fev-26	100%		1.225	938
18-fev-26	99%	35.214	1.334	1.285
19-fev-26	93%	14.650	1.314	1.365
20-fev-26	100%	32.635	1.278	1.425
21-fev-26	100%	77.249	1.241	1.282
22-fev-26	100%	10.821	1.235	1.245
23-fev-26	99%	36.408	1.305	1.338
24-fev-26	100%		1.313	1.441
25-fev-26	100%	11.475	1.363	1.370
26-fev-26	100%	19.809	1.357	1.454
27-fev-26	100%	22.880	1.353	1.660
28-fev-26	100%	8.554	1.241	1.263
01-mar-26	100%		1.234	1.331
02-mar-26	100%	16.597	1.412	1.553
03-mar-26	100%	23.831	1.359	1.588
04-mar-26	100%	45.975	1.356	1.413
05-mar-26	100%	202.137	1.331	1.451
06-mar-26	100%		1.338	1.459
07-mar-26	100%	24.513	1.256	1.309
08-mar-26	100%	23.811	1.240	1.274
09-mar-26	100%	23.948	1.339	1.476
10-mar-26	100%	47.529	1.364	1.463
11-mar-26	100%	18.375	1.297	1.363
12-mar-26	100%	45.188	1.313	1.530
13-mar-26	100%	280.049	1.298	1.356
14-mar-26	100%		1.249	1.268
15-mar-26	100%	13.725	1.221	1.292
16-mar-26	100%	38.471	1.318	1.430
17-mar-26	100%	34.540	1.313	1.506
18-mar-26	100%	204.872	1.354	1.861
19-mar-26	100%	28.265	1.322	1.376
20-mar-26	100%	19.171	1.391	1.473
21-mar-26	100%		1.270	1.286
22-mar-26	99%	15.300	1.293	1.270
23-mar-26	100%	21.631	1.320	1.483
24-mar-26	100%	34.484	1.307	1.384
25-mar-26	100%	51.750	1.313	1.446
26-mar-26	100%	35.181	1.310	1.390
27-mar-26	100%		1.298	1.379
28-mar-26	100%		1.267	1.376
29-mar-26	98%	15.189	1.259	1.259
30-mar-26	86%	29.223	1.408	1.571
31-mar-26	92%	11.901	1.403	1.463